



CRNA GORA  
GLAVNI GRAD PODGORICA  
Sekretarijat za planiranje prostora  
i održivi razvoj

Ul. Vuka Karadžića br.41  
81000 Podgorica, Crna Gora  
Telefon: 020/ 625-637, 625-647  
Faks: 020/ 625-680  
e-mail:  
[sekretariat.planiranje.uredjenje@podgorica.me](mailto:sekretariat.planiranje.uredjenje@podgorica.me)

Broj: 08-332/25 – 371  
Podgorica, 03. mart 2025. godine

**Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj** na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG, br. broj 64/17, 44/18, 63/18,11/1,82/20, 86/22), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine jedinicama lokalne ("Službeni list Crne Gore", br.87/18, 28/19, 75/19, 116/20, 76/21, 141/21, 151/22, 012/24), Detaljnog urbanističkog plana „Prvoborac“ - izmjene i dopune usvojen od strane SO Podgorice Odlukom 01- 030 / 10 - 853 od 05.10.2010. godine, evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na dan 03.03.2025. godine i podnijetog zahtjeva, IZDAJE

**URBANISTIČKO - TEHNIČKE USLOVE**  
za izradu tehničke dokumentacije za urbanističku parcelu 16-30, blok 16,  
u zahvatu DUP-a „Prvoborac“ - izmjene i dopune u Podgorici

**Podnositelj zahtjeva**

Perić Ivan

**Postojeće stanje**

Katastarska parcela br.1610 KO: Podgorica II, prema listu nepokretnosti prepis br.1408, površine je 1046m<sup>2</sup>,izgrađena su dva objekta i to: porodična stambena zgrada, površine 109m<sup>2</sup>, jednospratna sa podrumom i pomoćna zgrada, površine 16m<sup>2</sup>,prizemna. Navedeni objekti su bez tereta i ograničenja.

U prilogu ovih UTU su i prethodno navedeni list nepokretnosti sa sajta Uprave za nekretnine. Uvidom u važeću plansku dokumentaciju utvrđeno je da se katastarska parcela br.1610 KO: Podgorica II nalazi u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Prvoborac“- izmjene i dopune u Podgorici u daljem tekstu DUP „Prvoborac“- izmjene i dopune u Podgorici. Detaljne podatke preuzeti iz Detaljnog urbanskičkog plana „Prvoborac“ u Podgorici, koji je na dan 03.03.2025. god. dan izrade UTU-a evidentiran i objavljen u Registru planske dokumentacije koji vodi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine: <http://www.planovidovzvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=PG>.

**Planirano stanje lokacije**

**Urbanistička parcela i građevinska linija**

DUP-om „Prvoborac“- Izmjene i dopune na prostoru katastarske parcele br.1610 KO: Podgorica II, formirana je urbanistička parcela broj 16-30, blok 16, koja je definisana koordinatama tačaka na grafičkom prilogu „Plan parcelacije“, koji čini sastavni dio ovih uslova, površine prema tabeli plana je 788m<sup>2</sup>.

Ovim prilogom definisane su i gradjevinske linije do koje se gradi.

## **Parcelacija i regulacija**

Urbanističke parcele obuhvataju jednu ili više katastarskih parcela, ili dijelova katastarske parcele.

Urbanističke parcele formirane su u skladu sa planiranim namjenama.

Svaka parcela mora imati obezbjeđen pristup saobraćajnici .

Sve urbanističke parcele dobijene preparcelacijom su definisane analitičkim koordinatama prikazanim na grafičkom prilogu „*Plan parcelacije*“. Ukoliko, na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja izmedju zvaničnog katastra i plana, merodavan je postojeći kastar.

Precizan podatak o učešću površine katastarskih parcela u površini urbanističke parcele biće definisan elaboratom parcelacije po planskom dokumentu, koji izrađuje preduzeće ovlašćeno za geodetske poslove, nakon čega je elaborat neophodno ovjeriti u Upravi za kastar i državnu imovinu - Područnoj jedinici Podgorica.

U topografsko-katastarskoj podlozi na osnovu koje je izrađen planski dokument evidentirana je katastarska parcela kao izgrađena površina.

## **Namjena objekta**

Planirana namjena površina je individualno stanovanje.

U okviru postojećih stambenih objekata dozvoljena je prenamjena prizemlja iz stambenog u poslovne prostore. Nije dozvoljena prenamjena garaža u prizemlju ili suterenu objekta u poslovne prostore. U prizemljima ili dijelu prizemlja se mogu organizovati djelatnosti koje ne ugrožavaju životnu sredinu i ne remete komfor stanovanja susjeda (npr. trgovina, poslovanje, uslužne djelatnosti, zdravstvene ordinacije, advokatske kancelarije, i sl. a prema propisima za svaku od ovih djelatnosti).

Udeo djelatnosti može biti maksimalno 30% od ukupne BGP objekta.

Potreban broj parking mesta treba obezbjediti u okviru parcele, u vidu parkinga na otvorenom ili u garažama u sklopu objekta. Izgradnja garaža kao nezavisnih objekata na parseli moguća je samo u zadnjem dijelu parcele.

## **USLOVI ZA POSTOJEĆE OBJEKTE**

### **USLOVI POD KOJIMA SE OBJEKTI RUŠE ILI ZADRŽAVAJU**

Ovaj plan po svom karakteru teži da u najvećoj mogućoj meri poštije izgrađene objekte, bez obzira jesu li izgrađeni po pravilnoj proceduri i moguće je uklanjanje postojećih objekata zbog nove izgradnje.

### **USLOVI ZA TRETMAN POSTOJEĆIH OBJEKATA**

Za postojeće objekte koji ne prelaze preko novoplaniranih građevinskih linija važe sljedeća pravila:

- objekti koji su premašili planom definisani koeficijent izgrađenosti mogu se samo adaptirati i/ili održavati; (parcele na kojima je, u postojećem stanju, premašen neki od urbanističkih parametara -koeficijent zauzetosti, koeficijent izgrađenosti- označene su na grafičkom prilogu *07 Plan regulacije i nivelierte* i u tabeli poglavљa *6 Urbanistički pokazatelji*).
- objekti koji su premašili planom definisani koeficijent zauzetosti ali ne koeficijent izgrađenosti i spratnost, mogu se nadograditi do planom datog koeficijenta izgrađenosti i spratnosti za tu zonu (parcele na kojima je, u postojećem stanju, premašen neki od urbanističkih parametara -koeficijent zauzetosti, koeficijent izgrađenosti- označene su na

grafičkom prilogu 07 Plan regulacije i nivacije i u tabeli poglavlja 6 Urbanistički pokazatelji).

- objekti kojima nije premašen nijedan planom dat parametar izgradnje (koeficijenti zauzetosti i izgrađenosti i spratnosti) mogu se rekonstruisati (dogradnja i nadogradnja) prema urbanističkim parametrima propisanim ovim planom (UTU prema namjeni, analitički podaci - pokazatelji po parcelama, građevinske linije, spratnost...);
- u slučaju nadziranja objekta važe sledeća pravila:
  - visina nadzidanog djela objekta ne smije preći planom definisanu spratnost i visinu za određeni tip izgradnje
  - nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. "kapa" sa prepustima
  - maksimalna visina nazitka potkovlja iznosi 1,50 m (računajući od poda potkovne etaže do preloma krovne kosine).
  - rješenjem kosih krovova susjednih objekata koji se dodiruju obezbjediti da se voda sa krova jednog objekta ne sliva na drugi objekat
- svi postojeći objekti u granici Plana mogu se zamjeniti novim prema urbanističkim parametrima ovog plana – pozicija građevinske linije, koeficijent zauzetosti i izgrađenosti parcele a u skladu sa definisanim kapacitetima;
- u okviru postojećih stambenih objekata dozvoljena je prenamjena prizemlja iz stambenog u poslovne prostore;
- nije dozvoljena prenamjena garaža u prizemlju ili suterenu objekta u poslovne prostore;
- adaptacije postojećih tavanskih prostora u korisne stambene površine dozvoljene su na svim postojećim objektima, ali samo u okviru postojećih tj. zatečenih gabarita;
- postojeći objekti koji pri izgradnji nijesu obezbjedili neophodan broj parking mesta za svoje kapacitete, potrebno je da u okviru svoje parcele, u podzemnim etažama ili na slobodnoj površini, a prema raspoloživim prostornim mogućnostima organizuju parking prostor;
- postojeći objekti koji se nalaze u zonama koje su planom predviđene za transformaciju u kolektivno stanovanje, mogu se koristiti u zatečenom gabaritu i spratnosti do trenutka kada se steknu uslovi za njihovu zamjenu i izgradnju novih objekata prema definisanim uslovima ovoga plana. Na parcelama postojećih objekata ili neizgrađenim parcelama u okviru ovih zona nije dozvoljena izgradnja novih stambenih objekata individualnog tipa. U okviru ovih parcela dozvoljena je jedino izgradnja pomoćnih objekata maksimalne površine 30m<sup>2</sup>. Maksimalna spratnost ovih pomoćnih objekata je P i moraju se zidati od lakih materijala. Nije dozvoljeno nadziranje pomoćnih objekata, niti prenamjena pomoćnih objekata u prostore namjenjene stanovanju ili komercijalnim djelatnostima;

#### **URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA INDIVIDUALNOG STANOVANJA**

Za dalji razvoj individualnog stanovanja planira se izgradnja slobodnostojećih ili jednostrano uzidanih objekata.

##### *Urbanistički parametri individualnog stanovanja*

minimalna veličina urb.parcele	koeficijent zauzetosti zemljišta	koeficijent izgrađenosti zemljišta	maksimalna spratnost objekata
300 m <sup>2</sup> (izuzetno 250m <sup>2</sup> za postojeće objekte)	0.30	0.9	P+1+Pk

Ukoliko se prema zadatim kriterijumima dobije površina gabarita objekta veća od 166m<sup>2</sup>, usvaja se površina od 166m<sup>2</sup> kao maksimalna za ovaj tip izgradnje. Maksimalna BGP objekta, za ovaj tip stanovanja je **500m<sup>2</sup>** (odnosno maksimalno 4 stambene jedinice).

- Navedeni urbanistički parametri predstavljaju maksimalne parametre za objekte individualnog stanovanja.
- Dozvoljene površine objekta, za svaku pojedinačnu parcelu, su date u poglavlju 6 "Analitički pokazatelji" i predstavljaju maksimalne parametre izgradnje za konkretnu lokaciju. Objekat može biti i manjeg kapaciteta od datog, ili se može realizovati fazno do maksimalnih parametara.
- Objekti, po potrebi mogu imati podumske ili suterenske prostorije. Površine suterenskih i podrumskih prostorija nisu ušle u bilanse.
- U prizemljima ili dijelu prizemla se mogu organizovati djelatnosti koje ne ugrožavaju životnu sredinu i ne remete komfor stanovanja susjeda (npr. trgovina, poslovanje, uslužne djelatnosti, zdravstvene ordinacije, advokatske kancelarije, i sl. a prema propisima za svaku od ovih djelatnosti). Udeo djelatnosti može biti maksimalno 30% od ukupne BGP objekta.
- procenat nezastrtih, zelenih površina mora biti najmanje 30%; Principi uređenja zelenila u okviru stambenih parcella dati su u *Uslovima za ozelenjavanje*.

#### ***Pravila za izgradnju objekata individualnog stanovanja***

Objekte individualnog stanovanja graditi kao slobodnostojeće ili jednostrano uzidane objekte.

- **Zona građenja** odnosno prostor unutar kojeg je dozvoljena izgradnja objekata definisana je pozicijom građevinskih linija i to na sledeći način:
  - u odnosu na regulaciju ulice objekat se postavlja na minimalnom odstojanju od 3m od regulacione linije;
  - u odnosu na regulaciju kolsko-pešačkih pristupa objekat se postavlja na minimalnom odstojanju od 2.5m od regulacione linije;
  - minimalno odstojanje objekta od zadnje i bočnih granica parcele je 2,0m. Uz saglasnost susjeda ovo rastojanje se može smanjiti na min 1,5m.
  - ukoliko je rastojanje objekta od objekta bočnog suseda 4m ili veće od 4m, na bočnim fasadama objekta dozvoljeno je i otvaranje prozora stambenih prostorija.
  - ukoliko je rastojanje objekta od objekta bočnog susjeda manje od 4m, na bočnim fasadama objekta dozvoljeno je otvaranje prozora samo pomoćnih prostorija (kupatilo, hodnik...)
- Izgradnja erkera (ispusta, balkona...) dozvoljena je na etažama iznad prizemne, i to na min visini od 4.0m od kote terena ispod. Maksimalna veličina erkera je 0.5-0.8m i može se predvidjeti na max 50% fasade. Erkeri mogu prelaziti zadate građevinske linije, ali ne smeju preći granicu urbanističke parcele.
- Podzemne etaže mogu se graditi i van zadatih građevinskih linija, ali u granicama urbanističke parcele.
- Kote prizemlja može biti od 0 do 1,20m od kote terena.
- Visina nazidka potkovne etaže iznosi najviše 1.5m (računajući od kote poda potkovne etaže do tačke preloma krovne kosine) ako se isti gradi na građevinskoj liniji odnosno do 2.2m ako dolazi do povlačenja zida u odnosu na građevinsku liniju. Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. "kapa" sa prepustima.
- Maksimalna visina objekata je 11m, i to računajući od najniže kote terena oko objekta do sljemensa krova.

- Ukoliko se u potkrovnom prostoru dobije odgovarajuća visina može se organizovati galerijski prostor ali samo u funkciji donje etaže a nikako kao nezavisna stambena površina.
- Na parceli se mogu graditi pomoćni objekti koji su u funkciji korišćenja stambenog objekta (garaža, ostava i sl) ali isključivo u zadnjem dijelu parcele. Ukupna površina pomoćnih objekata je maksimalno do 30m<sup>2</sup>.
- Oblikovanje i arhitektura objekata treba da budu prilagođeni savremenom izrazu, uz upotrebu odgovarajućih materijala i tehnologija koji će pružiti maksimalan komfor stanovanja.

#### *Parkiranje*

- Potreban broj parking mesta treba obezbjediti u okviru parcele, u vidu parkinga na otvorenom ili u garažama u sklopu objekta. Izgradnja garaža kao nezavisnih objekata na parceli moguća je samo u zadnjem dijelu parcele.
- Broj mesta za parkiranje vozila se određuje po principu:

1 stan = 1,1 PM

#### *Ograđivanje*

Parcele objekata individualnog stanovanja se mogu ograđivati prema slijedećim pravilima:

- Ka bočnom susjedu i zadnjoj granici, parcele se mogu ograđivati živom ogradom do visine od 1.80m.
- Ka regulaciji, parcele se mogu ograđivati živom ili transparentnom ogradom maksimalne visine 1.8m ili zidanom ogradom do visine od 0.90 m (računajući od kote terena ispred) sa transparentnim dijelom do visine od 1.8m.
- Ograde na uglu raskrsnica ne mogu biti više od 0.90 m računajući od kote trotoara, zbog zaštite vizuelne preglednosti raskrsnice.
- Ograda se postavlja oko urbanističke parcele, i to tako da ograda, stubovi ograde i kapija budu na parceli koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije.

#### **Urbanistički pokazatelji planiranog stanja po urbanističkim parcelama:**

BRD. BLOKA	BROJ PARCELE	NAMJENA PARCELE	POVRŠINA URB. PARCELE (m <sup>2</sup> )	POVRŠINA POD OBJEKTOM (m <sup>2</sup> )		BROJ ETAŽA		POSTOJEĆA BRGP ukupno	MAMIMALNA BRGP STANOVANJA (m <sup>2</sup> )	MAMIMALNA BRGP DJELATNOSTI (m <sup>2</sup> )	MAXIMALNA BRGP UKUPNO (m <sup>2</sup> )	BROJ ZAPOSLENIH	KOEFICIJENT ZAUZETOSTI ZEMLJIŠTA		KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI ZEMLJIŠTA	
				postojeći	planirana maksimalna	postojeći	planirani maksimalni						postojeći	planirani maksimalni	postojeći	planirani maksimalni
16	30	individualno-s	788	150	236 P	P+1+Pk	P+1+Pk	150	500		500		0.19	0.30	0.19	0.90

Planirana maksimalna površina pod objektom 236m<sup>2</sup>.

Planirani maksimalni broj etaža P+1+Pk.

Maksimalna BRGP 500m<sup>2</sup>(stanovanje).

Planirani max.koeficijent zauzetosti zemljišta max.0,30.

Planirani max.koeficijent izgrađenosti zemljišta 0,90.

#### **OBJAŠNJENJA ZA SVAKI TIP PODATKA**

##### MAKS. P pod objektom

Podatak predstavlja maksimalnu planiranu površinu pod objektom ili objektima na parceli izraženo u m<sup>2</sup>.

#### Planirana Spratnost

Podatak predstavlja maksimalnu spratnost objekta na parceli.

#### MAKS BGP

Podatak predstavlja ukupnu bruto razvijenu građevinsku površinu svih objekata na parceli.

Maks. BGP objekta (ili objekata) podrazumeva zbir bruto površina svih nadzemnih etaža (suterenske i podrumske prostorije ne ulaze u proračun). U maks. BGP uračunata je i površina ispada (erkera) i balkona na višim etažama.

#### Stepen zauzetosti

Stepen zauzetosti = površina pod objektom / površina parcele.

U stepen zauzetosti ne uračunavaju se površine balkona i ispada (erkera) na višim etažama.

#### Indeks izgrađenosti

Indeks izgrađenosti = ukupna BGP objekata / površina parcele.

Za izgradnju novog objekta ukoliko se prema zadatim kriterijumima dobije površina gabarita objekta veća od 166m<sup>2</sup>, usvaja se površina od 166m<sup>2</sup> kao maksimalna za ovaj tip izgradnje. Maksimalna BGP objekta, za ovaj tip stanovanja je **500m<sup>2</sup>** (odnosno maksimalno 4 stambene jedinice).

Minimalno odstojanje objekta od zadnje i bočnih granica parcele je 2,0m. Uz saglasnost susjeda ovo rastojanje se može smanjiti na min 1,5m.

Ukoliko je rastojanje objekta od objekta bočnog suseda 4m ili veće od 4m, na bočnim fasadama objekta dozvoljeno je i otvaranje prozora stambenih prostorija.

Ukoliko je rastojanje objekta od objekta bočnog susjeda manje od 4m, na bočnim fasadama objekta dozvoljeno je otvaranje prozora samo pomoćnih prostorija (kupatilo, hodnik...)

#### **Vertikalni gabarit**

Dup-om je za predmetni objekat(TABELA) planirana maksimalna spratnost: prizemlje, sprat i potkrovilje (P+1+Pk), uz definisani koeficijent izgrađenosti odnosno maksimalnu BRGP.

#### **Oblikovanje prostora i primjena materijala**

Projektom objekta obezbijediti vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rješenja, kod koga će objekti zadržati svoj identitet i arhitektonski izraz adekvatan svojoj funkciji, bez narušavanja prisutnog već formiranog ambijenta, u neposrednom okruženju.

Likovno i oblikovno rješenje gradjevinskih struktura mora da slijedi klimatske i druge endemske karakteristike grada i da svojim izrazom doprinosi opštoj slici i da se uskladi sa postojećom fisionomijom sredine.

Obrada fasade mora biti izvedena od odgovarajućih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekta.

Kolorit objekta uskladiti sa njegovom funkcijom, okolinom, gradjevinskim nasledjem i klimatskim uslovima.

#### **Konstruktivni sistem**

Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika iz ove oblasti.

### **Uređenje terena**

Sastavni dio projektne dokumentacije je i projekat uređenja terena za pripadajuću lokaciju. Lokaciju nivelišati tako da se pristupnom saobraćajnicom i susjednim parcelama predstavlja prostornu cjelinu, uz uslova da projektovani nagibi riješe pitanje odvodnjavanja površinskih voda prema ulici.

### **Zelenilo uz individualno stanovanje**

Zelene površine uz objekte individualnog stanovanja organizovati kao ukrasne površine na principu predvrt-a (prednji dio prema ulici) i vrta (zadnji dio).

#### **Smjernice za uređenje:**

- najmanje 30% površine parcele urediti kao zelenu površinu
- predvrt reprezentativno urediti sa dekorativnim biljnim vrstama i njegovanim travnjakom
- u vrtu se mogu organizovati manji zasadi voćnih vrsta
- predvrt ograditi živom ogradom (*Prunus laurocerassus*, *Ligustrum ovalifolium*, *Pittosporum tobira*, *Laurus nobilis*, *Arbutus unedo*, *Cupressocyparis leylandii*, *Thuja occidentalis 'Columna'*). Ppreporučuje se podizanje visokih živilih ograda tzv. 'zelenog zida' od gusto posađenog i pravilno orezanog drveća ili visokog žbunja
- za zasjenu koristiti pergole sa dekorativnim puzavicama

### **Etapnost realizacije**

Moguća je i fazna realizacija a što je potrebno definisati kroz tehničku dokumentaciju.

### **OSTALI USLOVI**

1. Proračune za objekat raditi na IX (deveti) stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali. Projektom predvidjeti sve potrebne mjere zaštite od požara, kao i druge uslove za zaštitu od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, u skladu sa vežećim propisima i od nadležnog organa pribaviti saglasnost na isti.

2. Ukoliko se planira djelatnost koja može imati značajni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu odnosno pristupiti izradi Elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.

3. Potrebno je omogućiti pristup licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom u sve objekte koji svojom funkcijom podrazumijevaju prisustvo građana.Kroz objekte gdje je omogućen rad licima sa invaliditetom neophodno je obezbijediti uslove za njihovo nesmetano kretanje, rad i boravak, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

4. Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan, shodno članu 7 Zakona o geološkim istraživanjima ( „Sl.list RCG“, broj 28/93, 27/94 i 26/07) izraditi Projekat o geološkim istraživanjima i obezbjediti Elaborat o rezultatima izvršenih geomehaničkih istraživanja tla za predmetnu lokaciju.

5. Područje Podgorice karakteriše submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i sušnim ljetima, a blagim i kišovitim zimama. Višegodišnjom analizom meteoroloških uslova utvrđeno je da Podgorica ima:

- srednju godišnju temperaturu od  $15,5^{\circ}\text{C}$  (prosječno najhladniji mjesec je januar sa  $5^{\circ}\text{C}$ ), a najtoplij i jul sa  $26,7^{\circ}\text{C}$ ),
- 2450 sunčanih sati (102 dana), (najsunčaniji mjesec je juli, a najmanje sunčan mjesec je decembar),
- srednji godišnji prosjek padavina od 169 mm (najveći u decembru 248 mm, najmanji u julu 42 mm),
- prosječnu relativnu godišnju vlažnost vazduha 63,6% (max. vlažnost je u novembru 77,2%, a min. u julu 49,4%),
- dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123km/h), sa pritiskom od 75,7 kp/m<sup>2</sup>, najčešće u zimskom periodu sa prosječno 20,8 dana,
- srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10. novembra do 30. marta. Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republičkog hidrometeoroločkog zavoda Podgorica.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemne vode:

Teren spada u I kategoriju stabilnih terena, po podobnosti za urbanizaciju bez ikakvih ograničenja.

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m<sup>2</sup>.

Geološku gradnju terena čine šljunkovi i pjeskovi neravnomjernog graničnog sastava i promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati, praktično nestišljivi koji se drže ne samo u vertikalnim otsjecima već i u potkopinama i svodovima.

Navedene litološke strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada na mjestima gdje su dominantni konglomerati površinske vode se duže zadržavaju.

Nivo podzemnih voda je više od 4,00 m ispod kote terena.

Područje Prvoborca je bez ograničenja za urbanizaciju osim uzduž željezničke pruge.

Seizmički propisi:

- Koeficijent seizmičnosti       $K_s = 0,079 - 0,09$
- Koeficijent dinamičnosti       $K_d = 0,47 - 1,00$
- Ubrzanje tla                         $Q_{\max} = 360$
- Seizmički indeks       $(MCS) = 9^{\circ}$

6. Glavni projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećem Zakonu, vežećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korištenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.

**INFRASTRUKTURA:**

**7. Saobraćaj:**

Kolsko-pješački pristup predmetnom objektu planiran je sa sekundarne saobraćajnice u skladu sa grafičkim prilogom »Plan saobraćaja«.

Parkiranje za potrebe korisnika predmetnog objekta obezbjediti u okviru objekta ili parcele, a shodno smjernicama plana potrebno je obezbjediti 1.1 parking mjesto na 1 stan i 1,0 parking mesto na 50 BRGP m<sup>2</sup> djelatnosti.

8. Projektovanje elektroenergetskih instalacija i napajanje predmetnog objekta električnom energijom izvesti prema grafičkom prilogu ovih uslova. Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vežećim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog preduzeća.

Mjesto i način priključenja objekta na elektroenergetsку mrežu odrediće nakon izrade projektne dokumentacije stručne službe CEDIS-a.

9. Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normativima za tu vrstu objekata, a priključiti ih na gradsku distributivnu mrežu prema uslovima d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.

U prilogu se daju trase postojećih i DUP-om planiranih vodova.

Projekat hidrotehničkih instalacija raditi u skladu sa važećim tehničkim propisima i normativima.

10. Priključenje predmetnog objekta na tk mrežu investitor će izvesti prema grafičkom prilogu ovih uslova. Tk instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vežećim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nedležnog preduzeća.


**OBRADILI :**

Arh.Beti Radović,dipl.ing.



Obrada grafičkih priloga :

Vlatko Mijatović, teh.



**PRILOZI:**

- Grafički prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisima
- Listovi nepokretnosti i kopije katastarskog plana




Arh.Beti Radović,dipl.ing.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Crna Gora  
Glavni Grad Podgorica  
**Sekretarijat za planiranje prostora i  
održivi razvoj**



Broj: 08-332/25-371  
Podgorica, 27.03.2025.godine



#### **individualno stanovanje**

## **GRAFIČKI PRILOG –Analiza postojećeg stanja**


Izvod iz DUP-a »Prvoborac« u Podgorici  
Za urbanističku parcelu 16-30, blok 16

02

Crna Gora  
Glavni Grad Podgorica  
**Sekretarijat za planiranje prostora i  
održivi razvoj**



Broj: 08-332/25-371  
Podgorica, 27.03.2025.godine




## **GRAFIČKI PRILOG –Geodetska podloga**

Izvod iz DUP-a »Prvoborac« u Podgorici  
Za urbanističku parcelu 16-30,blok 16

01

Crna Gora  
Glavni Grad Podgorica  
**Sekretarijat za planiranje prostora i  
održivi razvoj**

Broj: 08-332/25-371  
Podgorica, 27.03.2025.godine




individualno stanovanje

GRAFIČKI PRILOG –Plan namjene površina

Izvod iz DUP-a »Prvoborac« u Podgorici  
Za urbanističku parcelu 16-30,blok 16

03




- građevinska linija na koju se postavlja novi objekat
- građevinska linija do koje se gradi
- građevinska linija ka kolsko-pešačkim pristupima  
(na udaljenosti 2.5m od regulacije)
- građevinska linija ka susedu

131	6606081.95 4701625.03
157	6606094.76 4701645.38
158	6605995.50 4701487.75

GRAFIČKI PRILOG – Plan regulacije i nivелације

Izvod iz DUP-a »Prvoborac« u Podgorici  
Za urbanističku parcelu 16-30, blok 16



**1659** 6606088.76 4701648.99

**1660** 6606092.73 4701651.32

**1661** 6606108.34 4701636.99

**1662** 6606110.66 4701634.98

**1663** 6606111.83 4701629.64

**1664** 6606110.09 4701625.84

**1665** 6606107.92 4701622.66

**1600** 6606076.44 4701629.42

**1601** 6606089.60 4701618.92


**1602** 6606099.89 4701610.77

Crna Gora  
Glavni Grad Podgorica  
Sekretarijat za planiranje prostora i  
održivi razvoj

Broj: 08-332/25-371  
Podgorica, 27.03.2025.godine



PRESEK 01 - 01  
Ulica Prve Proleterske brigade (Jadranska magistrala)




PRESEK 15 - 15  
Ulica Nova 05




GRAFIČKI PRILOG – Plan saobraćaja

Izvod iz DUP-a »Prvoborac« u Podgorici  
Za urbanističku parcelu 16-30, blok 16




GRAFIČKI PRILOG – Plan hidrotehničke infrastrukture

Izvod iz DUP-a »Prvoborac« u Podgorici  
Za urbanističku parcelu 16-30, blok 16



## Grafički prilog – Plan elektrotehničke infrastrukture

Izvod iz DUP-a »Prvoborac« u Podgorici  
Za urbanističku parcelu 16-30, blok 16




**GRAFIČKI PRILOG – Plan telekomunikacione mreže**

Izvod iz DUP-a »Prvoborac« u Podgorici  
Za urbanističku parcelu 16-30, blok 16

Crna Gora  
Glavni Grad Podgorica  
**Sekretarijat za planiranje prostora i  
održivi razvoj**



Broj: 08-332/25-371  
Podgorica, 27.03.2025.godine



**zelenilo uz individualno stanovanje**

GRAFIČKI PRILOG –Plan pejzažne arhitekture

Izvod iz DUP-a »Prvoborac« u Podgorici  
Za urbanističku parcelu 16-30, blok 16

10

Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa	Opis prava
1610	0		1	Neplodna zemljišta	20.02.2023	Maloljetstvo ZABILJEŽBA MALOLJETSTVA PERIĆ ILIJE I PERIĆ UROŠA
1610	0		1	Dvorište	20.02.2023	Maloljetstvo ZABILJEŽBA MALOLJETSTVA PERIĆ ILIJE I PERIĆ UROŠA
1610	1	1	1	Nestambeni prostor	20.02.2023	Maloljetstvo ZABILJEŽBA MALOLJETSTVA PERIĆ ILIJE I PERIĆ UROŠA
1610	1	2	1	Stambeni prostor	20.02.2023	Maloljetstvo ZABILJEŽBA MALOLJETSTVA PERIĆ ILIJE I PERIĆ UROŠA
1610	1		1	Porodična stambena zgrada	20.02.2023	Maloljetstvo ZABILJEŽBA MALOLJETSTVA PERIĆ ILIJE I PERIĆ UROŠA
1610	2		1	Pomoćna zgrada	20.02.2023	Maloljetstvo ZABILJEŽBA MALOLJETSTVA PERIĆ ILIJE I PERIĆ UROŠA

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 02.09.2025 09:12

PODRUČNA JEDINICA  
PODGORICA

Datum: 02.09.2025 09:12

KO: PODGORICA II

## LIST NEPOKRETNOSTI 1408 - PREPIS

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
1610	1	17 40	20.02.2023	NASELJE PRVOBORAC	Porodična stambena zgrada NASLJEĐE	109	0.00
1610	2	17 40	20.02.2023	NASELJE PRVOBORAC	Pomoćna zgrada NASLJEĐE	16	0.00
1610		17 40	20.02.2023	NASELJE PRVOBORAC	Dvorište NASLJEĐE	500	0.00
1610		17 40	20.02.2023	NASELJE PRVOBORAC	Neplodna zemljišta NASLJEĐE	421	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	PERIĆ BRANKO GORAN *	Sukorišćenje	1/3
*	MLDB.PERIĆ ILIJA *	Sukorišćenje	1/12
*	PERIĆ IVAN *	Sukorišćenje	1/12
*	PERIĆ NIKOLA *	Sukorišćenje	1/12
*	MLDB.PERIĆ UROŠ *	Sukorišćenje	1/12
*	PERIĆ BRANKO ĐORDIJE *	Sukorišćenje	1/3

Podaci o objektima i posebnim djelovima objekta					
Broj/podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
1610	1	Porodična stambena zgrada NASLJEĐE	972	JEDNOSPRATNA ZGRADA SA PODRUMOM	

					Susvojina 1/12 MLDB.PERIĆ ILIJA *
					* Susvojina 1/12 MLDB.PERIĆ UROŠ *
					* Susvojina 1/3 PERIĆ BRANKO GORAN *
					* Susvojina 1/12 PERIĆ IVAN *
					* Susvojina 1/12 PERIĆ NIKOLA *
					* Susvojina 1/3 PERIĆ BRANKO ĐORDIJE *
					* Susvojina 1/12 MLDB.PERIĆ ILIJA *
					* Susvojina 1/12 MLDB.PERIĆ UROŠ *
					* Susvojina 1/3 PERIĆ BRANKO GORAN *
					* Susvojina 1/12 PERIĆ IVAN *
					* Susvojina 1/12 PERIĆ NIKOLA *
					* Susvojina 1/3 PERIĆ BRANKO ĐORDIJE *
					Susvojina 1/12 MLDB.PERIĆ ILIJA *
					* Susvojina 1/12 MLDB.PERIĆ UROŠ *
					* Susvojina 1/3 PERIĆ BRANKO GORAN *
					* Susvojina 1/12 PERIĆ IVAN *
					* Susvojina 1/12 PERIĆ NIKOLA *
					* Susvojina 1/3 PERIĆ BRANKO ĐORDIJE *
1610	1	Nestambeni prostor NASLJEDE Jedna soba	1	Prva etaža podruma 70	Susvojina 1/12 MLDB.PERIĆ ILIJA *
1610	1	Stambeni prostor NASLJEDE Dvosoban stan	2	Prizemlje 80	Susvojina 1/12 MLDB.PERIĆ ILIJA *
1610	2	Pomoćna zgrada NASLJEDE	0	PRIZEMNA ZGRADA 16	Susvojina 1/12 MLDB.PERIĆ ILIJA *